

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG**  
**DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA NTLHA**  
**SEEMOGODIMO**  
**(Pampiri ya Bobedi)**

**KAROLO YA A**  
**MABOKO**

**POTSO 1**

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | Seaka sa mosadi / Sekakalefa   | (2)         |
| 1.2 | Ke fa monna a tshwerwe ke bolwetsi bo a bo tsereng mo mosading yo o leše | (2)         |
| 1.3 | Aids / Lebolelamading  | (2)         |
| 1.4 | Neeletsano   | (2)         |
| 1.5 | Tshotse  | (2)         |
|     |  | <b>[10]</b> |

**POTSO 2**

***Selelo sa mmoki – C.D. Mogotsi***

- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 2.1.1 | Ke motho yo o sa tshabeng sepe.           | (2)         |
| 2.1.2 | (a) Ke marobala – thoteng                 | (1)         |
|       | (b) Malwetsi-ke phoka le Serame sa mariga | (1)         |
| 2.1.3 | Batswana ba itse setso le puo ya bona     | (2)         |
| 2.1.4 | Ba gompieno.                              | (2)         |
| 2.1.5 | Ke nama e e jewang ke basadibagolo.       | (2)         |
| 2.1.6 | Basadi                                    | (1)         |
| 2.1.7 | Batho ba somarele setso le puo.           | (2)         |
| 2.1.8 | Modisa ke segatlhamelamasisi              | (2)         |
|       |   | <b>[15]</b> |

2.2.1	Mokgokolosa.	(2)
2.2.2	Notshe, serurubele thaga le serobebe	(2)
2.2.3	Mothofatso	(2)
2.2.4	Ka mathata a lefatshe.	(2)
2.2.5	Dilo tse dintsi tse a di akanyang fa a robala.	(2)
2.2.6	Jaaka ditshwene	(2)
2.2.7	(a) Mathata	(1)
	(b) Go tsamaya o ikgantsha o tletse mafolofolo.	(1)
2.2.8	Re ipaakanye nako e sa ntse e le teng.	(1)
		<b>[15]</b>
2.31	Dinonyane di itumetse le balekane ba tsone.	(2)
2.3.2	Khutsafalo / Kutlobotlhoko.	(2)
2.3.3	O itumetse ka ntlha ya kgolagano le maitsholo a dinonyane.	(2)
2.3.4	E le dibopiwa tse di segofetseng.	(2)
2.3.5	Ka gone di tshela ka boitumelo. (Lo segofetse lona bana ...) mola 8	(2)
2.3.6	Kgosikgolo, morwarra	(2)
2.3.7	mothofatso	(2)
2.3.8	Tlhatlagano	(1)
		<b>[15]</b>
2.4.1	Dinonyane di ikuela mokgosi kgatllhanong le badibogisi	(2)
2.4.2	a, b, a, b.	(2)
2.4.3	... <u>Lekoko</u> (a) ... <u>boitumelo</u> (b) ... <u>kutiwelo-botlhoko</u> (a) ... <u>molelo</u> (b).	(4)
2.4.4	Go besa le go ja nama ya nonyane.	(2)
2.4.5	Nonyane ya re ga go kwa di ka tshabelang teng. / Itihobogo	(2)
2.4.6	O ba itshwarele.	(2)

2.4.7	Segompieno.	(1)
		[15]
		[40]

**KAROLO YA B  
TERAMA**

**POTSO 3**

***Dintshontsho tsa lorato – L.D. Raditladi***

3.1.1	Mma-Sakoma	(2)
3.1.2	Rra-Sakoma	(2)
3.1.3	Sakoma	(2)
3.1.4	kwa ntlong ya bona / kwa lapeng la bona / kwa gaabo Sakoma	(2)
Tse nne fela		
3.1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sakoma o ne a bolaya Panalo</li> <li>– A mo latihela mo ntlong ya ga Kalafi</li> <li>– Sakoma ke mmelaelwa gonne a ne a ratana le Ponalo.</li> <li>– Kalafi le Mmamotia ba ineela naga gonne Mmamotia e ne e le mmelaelwa.</li> <li>– Sakoma o tshogile ga itse gore a dire eng.</li> <li>– Rrekgosi tsala ya gagwe e mo tlhotlheletsa gore a tshabe.</li> <li>– Sakoma o ineela naga.</li> <li>– Batsadi ba ga Sakoma ba re Kalafi o tshabile ka mosadi wa ngwana wa bona.</li> <li>– Ba re Kalafi ke ena mmolai gonne setopo sa ga Ponalo se fitlhetswe mo ntlong ya gagwe.</li> <li>– Batsadi ba ga Sakoma ba tshogile gore Sakoma o tla swela mo nageng.</li> <li>– Ba re Sakoma ga a molato.</li> </ul>	(4)
3.1.6	Ga ba itse gore Sakoma o kae.	(2)
3.1.7	(a) Motho o thata e le ruri fa a le mo mathateng.	(2)
	(b) Ke sa ntse ke tshedile	(2)
3.1.8	(a) Kutlobotlhoko	(2)
	(b) opisiwa	(2)
	(c) Ntlogetse / intlhokomolositse / tlhokomologile	(2)
	(d) Dithoro / tlhoa	(2)
3.1.9	Terama ya matlhotlhapelo / masisapelo	(1)

- 3.1.10 Ka ntlha ya gore e khutla ka dintshontsho. Sakoma o ratana le Mmamotia Ponalo. O bolaya Ponalo. Sakoma le Kalafi ba a bolaana. Mmamotia ena o a ipolaya.

(3)  
[30]

### KGOTSA

- 3.2
- Ee. Lekau ga le a tshwanela go ratana le makgarebe a mantshi
  - Lorato le le ntseng jalo le tlhodile kgotlhang le dintsho tse di tlhagelelang mo terameng e.
  - Sakoma o ratana le Ponalo e bile o ratana le Mmamotia
  - Ponalo le Mmamotia ga ba itse fa ba ratana le Sakoma ka bobedi jwa bona.
  - Ponalo o gakgamala fa Sakoma a itsise batho gore Mmamotia ke mosadi wa gagwe wa ka moso.
  - Mmamotia o akabatswa ke tebo ya ga Ponalo.
  - Mmamotia o bolelela Sakoma ka ga tebo ya kilo ya ga Ponalo.
  - Sakoma ga a tlhalosetse Mmamotia gore o ratana le Ponalo.
  - Sakoma o ya kwa ntlong ya gagwe le Mmamotia.
  - Ponalo o romela Phane go ya go bitsa Sakoma.
  - Sakoma o tlogela Mmamotia mo ntlong o ya kwa go Ponalo.
  - Sakoma le Ponalo ba fapana ka ditsela. Ponalo o fitlhela Mmamotia kwa ga Sakoma.
  - Bobedi bo, bo a omanyana, Mmamotia o a tsamaya, o tlogela Ponalo kwa ntlong ya Sakoma.
  - Sakoma fa a goroga mo ntlong ya gagwe o fitlhela Ponalo e seng Mmamotia.
  - O bolaya Ponalo gonne o ne a rata Mmamotia go mo gaisa. Seno se tiholwa ke matlhomantsi a ga Sakoma.
  - O sala Mmamotia morago.
  - Go tlogeng kwa ga Sakoma, Mmamotia o iphitlhetse a le kwa ga Kalafi.
  - Kalafi a mo amogela ka diatla tse di bothito, bobedi bo, bo feleletsa bo ratana.
  - Kalafi le Mmamotia ba tshaba Sakoma ba tshabela kwa Mokwena.
  - Sakoma o sala Kalafi le Mmamotia morago.
  - O kopana nabo, o lwantsha Kalafi, kwa bofelong bobedi bo bo a swa.
  - Mmamotia le ene o a ipolaya.
  - Ka jalo, go ratana le makgorebe a a fetang bongwe ga go a siama. Ka ntlha ya fa go tlhodile dintsho tsa badiragatsi ba bane mo terameng e.
  - Fa Sakoma a ka bo a se matlhomantsi, dintsho tse di nnileng teng di ka bo di sa diragala.

[30]

**KAROLO YA C  
PADI**

**POTSO 4**

***Masaikategang a Magodimo – J.M.K. Mekgwe***

- 4.1.1 Ke Khuduga (2)
- 4.1.2 Tirong (2)
- 4.1.3 E ne ele mokwaledi kwa dikuranteng (2)
- 4.1.4 Nnyaya. (2)
- 4.1.5 Morago ya tiragalo e, o ile a fetola maikutlo a gagwe mabapi le tiro eo, ka gone o ne a lemoga fa setšhaba se tlhoka tshireletso, mme a tlogela tiro eo, a ya bopodiseng. (4)

**Tse nne Fela**

- 4.1.6 – Maikaelelo a bakgweetsi ba koloi e ke, go bolaya Khuduga  
 – Ba leka go mo digela kwa tlase ga moratho.  
 – Ba dira sena ka ba rata go timetsa motlhala wa polao ya Bra White  
 – Bra White o umakile leina la ga Rrankelenyane pele a hulara.  
 – Seno se dira gore Khuduga a rate go itse lebaka.  
 – Go itse lebaka ke go nna lepodisi gore a tlhotlhomise a se na sekgoreletsi.  
 – Modiri wa dilo tse e leng Rrankelenyane o tshaba a se na go duba thankga.  
 – O bula lekoko lwa makgwelwa le le tla mo sireletsang (4)
- 4.1.7 Nnyaya (2)
- 4.1.8 (a) O ne a kgona go ba timelela ka kaloi kwa bofelong (2)
- (b) Go upolola lebaka la tiragalo (2)
- 4.1.9 O ne a le esi / mongwe (2)
- 4.1.10 Go lela thata (2)
- 4.1.11 Masaikategang a Magodimo a na le beng (2)
- 4.1.12 Kgosi (2)

[30]

**KGOTSA**

#### 4.2 Loso lwa ga Bra White / Rre Sehame

Rraagwe Khuduga e ne e le mmeletsi o motoma wa dipitse, mmogo le tsala ya gagwe ya tlhogo ya kgomo, e bong Rrankelenyane. Tsatsi lengwe bobedi bono bo beeditse mmogo jaaka gale, Rrankelenyane a jabetsa molekane morago ga go lemoga fa "Ten Devils a fentse. Seno sa tsala ntwana e e neng ya tlhatlholwa ke mapodisi, ao a neng a tseela Sehume kwa kgolegolong. Teng a leka go thoba, a thunngwa a ya bookelong, morago ga malatsi a tlhokafala mme a umakile leina la Rrankelenyane fela. Khuduga a gola a itse ka ga leina leo.

##### Khuduga kwa tirong

Khuduga o ne a bona tiro kwa Mmakamogale kwa Nkaikela. A le mathagatlhaga, a itumedisa bathapi ba gagwe, a bo a bona tlhatloso ya go nna mmegadikgang. O ne a falola ka soba la mogodu mo diatleng tsa ga Rrankelenyane, kwa morathong. Seno se ne sa mo dira diphatsa le go feta. O batla go batlisisa le go feta pele ka ga loso lwa ga rraagwe. O tlogela tiro eno, o tsenela bopodisi.

##### Khuduga kwa bopodising

O ne a falola sentle a bo a bona kabelo ya go nna rralebelo. O simoletse go dira kwa Ditsobotla, mme mo setimeleng o laletswe ke dinokwane, tseo di neng tsa retelelwa ke go tswelatsa mokgaphe wa tsona, wa go mmolaya. O ipega dikantorong tsa mapodise a Ditsobotla a tshwere senokwane. O bona tlhatloso a romela Tlokwe.

##### Khuduga kwa Tlokwe

Khuduga o ne a itumeletse go tla go dira mo Tlokwe, ka gonne a ne a itse fa Rrankelenyane yo a ntseng a mmatla a le gona foo, Khuduga o itima maroko le monate a batlana le Rrankelenyane, mme a itaya sefolletse. Go mmatla ka bolwetsi jwa gagwe jwa lehuba fa a ne a tshwanetse go iswa kokelong ya West Chest go a folotsa. Rrankelenyane o ipitsa Rodney Gobuamang, o tiketsa motlhala. Kotsi ya dijanaga tse pedi, moo se sengwe e leng sa ga Rrankelenyane, e kgonisa Khuduga, mofeti ka tsela go mo tshwara a mo tseela kgolegong. O batla go mmotsolotsa dipotso di le dintsi. Owaai! o tsoga a ikgwageditse ka bothale.

Khuduga kwa pheletsong o fitlhetse seo a ntseng a se batla dingwaga Sebe sa phiri ke fa a sa kgona go ikgotsofatsa ka go utlwa bonnete jwa dikgang, go tswa go Rrankelenyane ka namana.

[30]